

DITENG

1. MATSENO.....	3
2. BOIKAELELO	4
3. DIKAROLO TSE DI SA AKAREDIWANG	4
4. SEABE SA LEFAPHA LE TSELA E LE DIRANG KA YONE.....	4
Mokgele wa Lefapha Leno.....	4
Boikaelelo Jwa Lefapha Leno	4
Melao ya Boitshwaro e e Laolang Lefapha Leno	5
Dilo Tse Lefapha le Ikaeelang go di Fitlhelela.....	5
Tselo ya maemo a a kwa godimo e lefapha le rulagantsweng ka yone	6
5. GO IKGOLAGANYA LE LEFAPHA	7
5.1 Motlhankedi wa Tshedimosetso.....	7
5.2 Motlatsa Motlhankedi wa Tshedimosetso.....	7
5.2 Diaterese	8
6. MOLAO WA KAROLO 10 MALEBANA LE TSELA YA GO DIRISA MOLAWANA ONO	8
7. GO FITLHELELA DIREKOTO TSE DI TSHWERWENG KE LEFAPHA	9
7.1 Direkoto tse di Tshwerweng ke Lefapha go ya ka Dikarolo tsa tsone	9
7.2 Dikgatiso tse di gone	10
7.3 Dikarolo tsa direkoto tse di kgonang go bonwa mo Lefapheng	10
8. THULAGANYO YA GO KOPA TSHEDIMOSETSO	11
8.1 Thulaganyo e e Latelwang.....	11
8.2 Dituelo	13
8.2.1 Madi mo mekgatlhong ya setšhaba.....	14
8.2.2 Ba ba sa dueleng le melawana e mengwe ya karolo 22(8).....	15
9. GO DUMELA/GO SE DUMELE GO NTSHIWA GA TSHEDIMOSETSO.....	17
9.1 Go se dumele go ntshiwa ga tshedimosetso	17
9.2 Boikuelo	19
10. DINTLHA TSE DI OKETSEGILENG	21
FOROMO A.....	21
FOROMO B.....	25
FOROMO D.....	28

1. MATSENO

Molaotheo wa Repaboliki ya Aforika Borwa, wa 1996 (Molawana 108 wa 1996), karolo 32 o tthalosa gore mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya go bona tshedimose tso epe fela e Puso kgotsa motho ope fela a nang le yone, fa tshedimose tso eo e tlhokega gore go diragatswe kgotsa go sireletswe ditshwanelo dipe. Molawana ono o tthalosa gape gore go tshwanetse ga tlhongwa molao o o tla dirang goretshwanelo enoe tsenngwe mo tirisong.

Molawana o o Thusang go Bona Tshedimose tso, wa 2000 (Molawana No. 2 wa 2000), o mo kgatisong eno o tla bidiwang “Molawana,” o dira gore tshwanelo eno ya molaomtheo, ya go bona tshedimose tso e e tshwerweng ke mokgatlho ope fela wa puso kgotsa wa poraefete, e bile o tlhoka go bona tshedimose tso eo gore o kgone go diragatsa kgotsa go sireletsa ditshwanelo dipe fela, e tsenngwe mo tirisong. Molawana ono o tthalosa thulaganyo e e tshwanetseng go latelwa fa o batla go bona tshedimose tso eo e e tshwerweng ke mokgatlho wa puso kgotsa wa poraefete.

Lefa go ntse jalo Karolo 9 ya Molawana ono e a bontsha gore tshwanelo eno ya go kgona go bona tshedimose tso e na le ditekanyetso tse di akaretsang, mme di sa felele ka tse di latelang:

- Go sireletsa tshedimose tso ya sephiri ka selekanyo se se tlhokegang;
- Go boloka dilo tsa kgwebo e le sephiri; le
- Tsamaiso e e tshwanetseng, e e atlegileng le e e molemo.

Karolo 14 ya Molawana ono e pateletsa mekgatlho ya puso go rulaganya buka ya ditaelo e tla thusang motho go bona tshedimose tso e e tshwerweng ke mokgatlho wa puso. Molawana ono gape o tthalosa dilo tse go lebeletsweng gore buka eno e nne le tsone.

Ka gone buka eno ya ditaelo boikaelelo jwa yone ke go itsise motho gore a ka bona jang tshedimose tso e e tshwerweng ke Lefapha la Puso Tshwaraganelo (Department of Cooperative Governance [DCoG]), le mo kgatisong eno le tla bidiwang “Lefapha,” ka go dira jalo e tsenya karolo 14 ya Molawana ono mo tirisong.

2. BOIKAELELO

Buka eno ya ditaelo e rulaganyeditswe go naya motho yo o kopang tshedimosetso, yo o lekang go diragatsa se se bolelwang ke “Molawana” ono, dintlha tse di tlhokegang le dithulaganyo tsa go bona tshedimosetso e e rileng go tswa mo Lefapheng leno.

Buka eno ya ditaelo gape e leka go naya motho yo o kopang tshedimosetso tshedimosetso e e utlwalang sentle malebana le tsela e Lefapha le rulagantsweng ka yone, tsela e le dirang ka yone, ditirelo tsa lone le tshedimosetso e e kaelang malebana le lefapha go kgontsha mokopi go lemoga dikarolo tse go ka diregang gore tshedimosetso e a e tlhokang e ka fitlhelwa mo go tsone.

Buka eno ya ditaelo gape e go naya diforomo tse di tlhokegang e bo e bontshe madi a a tshwanetseng go ntshiwa fa o kopa tshedimosetso.

3. DIKAROLO TSE DI SA AKAREDIWANG

Buka eno ya ditaelo e ntsha fela tshedimosetso e e malebana le direkoto tsa Lefapha, mme e seng e e malebana le mekgatlho e e emelang kgotsa e e golaganeng le lone. Fa o rata go bona tshedimosetso go tswa mo go ope wa mekgatlho eno o tshwanetse go ya kwa go Motlhankedi wa tsa Tshedimosetso wa mekgatlho oo.

4. SEABE SA LEFAPHA LE TSELA E LE DIRANG KA YONE

Ponelopele ya Lefapha Leno

Go nna le thulaganyo ya puso, go akaretsa le setšhaba, e e seoposengwe, e e kgonang go tsiboga ka bonako e bile e na le tsamaiso e e atlegileng, gore go fitlhelwe kgolo e e tswelolang pele le go ntshiwa ga ditirelo.

Boikaelelo Jwa Lefapha Leno

Boikaelelo jwa rona ke go thusa go dira gore puso e dire ka go tshwarisana le go tshegetsatsa dikarolo tsotlhe tsa puso, go tswelatsa pele dilo tse di amanang le merero ya setso le go ema nokeng ditheo tse di amanang le lefapha leno ka:

- Go tlhoma dipholisi le melao e e tshwanelang go dira gore go nne le go dirisana mmogo mo dithulaganyong tsa puso tsa kgolo le tsa go ntshiwa ga ditirelo;

- Go tlamela ka thuso, tshegetso le ka mekgatlho e e tla nnang semphato le puso go thusa go dira gore dipholisi tse di tlhongwang di diragadiwe mo Diporofenseng le mo Pusong ya Selegae; le
- Go tlhoma thulaganyo e e tla dirang gore setšhaba se nne le seabe mo tsamaisong ya puso.

Melao ya Boitshwaro e e Laolang Lefapha Leno

Melao ya rona ya boitshwaro e laolwa ke Melaometheo ya Batho Pele ya Lephata la Aforika Borwa la Ditirelo tsa Setšhaba, le go bo Lefapha leno le tsepile matlho mo dilong tse di latelang:


- Go dira tiro e e duleng diatla;
- Go dira ka botswapelo;
- Go nna semphato le mekgatlho e mengwe le go dira lo le seoposengwe;
- Go direla ka tsela e e manontlhotlho

Dilo Tse Lefapha le Ikaelelang go di Fitlhelela

Lefapha le amogetse dilo tse di latelang di le tlhano tse le ikaelelang go di fitlhelela:

1. Go thusa go aga maemo a ikonomi e e atlegileng, e e nang le matswela le e e tsibogelang ditlhoko tsa batho mo pusong ya Bosetšhaba, ya Diporofense le ya Selegae;
2. Go nonotsha Puso e e nang le Maikarabelo le e e se nang Bonweenwee;
3. Go akofisa go Ntshiwa wa Ditirelo le go tshegetsa ba ba bokoa
4. Go kgothaletsa mekgatlho e mengwe go thusana le puso mo kgolong, go kgothaletsa Tirisanommogo mo Loagong le go kgothaletsa maloko a setšhaba go dira ka natla, le
5. Go nonotsha Lefapha gore le nne le bokgoni jo bogolwanyane go ithulaganya le go dira ka natla go diragatsa thomo ya lone

Tsela ya maemo a a kwa godimo e lefapha le rulagantsweng ka yone



Maikaelelo a Lefapha leno a fitlhelwa ka dithulaganyo tse di latelang:

Thulaganyo	Boikaelelo
Tshegetso ya Pusoselegae le Taolo ya Ditsereganyo	Go rulaganya le go busetsa ditiro tsa Poelo kwa Tshimologong go ralala Lefapha le Puso ka gotlhe gore go nne le phetogo ya motheo.
Pholisi le Molawanataolo	Go sekaseka, le go tlhama pholisi gore go nne le phetolo mo Pusoselegaeng le mo thulaganyong ya togamaano le Tirisanommogo ya Puso ka bophara.
Tlhabololo ya Ditheo	Go aga bokgoni jwa go emela sengwe le sengwe jwa ditheo mo thulaganyong ya pusoselegae ka tlhabololo ya thulaganyo, kago ya bokgoni le taolo ya lotseno.
Senthara ya Taolo ya Matlhotlhapelo ya Bosetšhaba	Go tswetsa thulaganyo e e kopaneng ya kgolaano ya thibelo ya matlhotlhapelo, phokotso le taolo ya matshosetsi.
Lenaneo la Ditiro tsa Setšhaba	Go laola tlamelo ya ditšhono tsa tiro mo dimmasepaleng tsotlhe go netefatsa tlhabololo ya baagi.

Ditšhelete	Go laola tlamelo ya ditirelo tsa taolo ya ditšhelete e e manontlhotlho go tsamaelana dipeolomolao tse di beilweng.
Ditirelo tsa Tshwaragano	Go laola ditharabololo tsa tshwaragano tse di kopaneng tsa boithamededi go kgontsha Lefapha go fitlhelela maitlhommo a lona a togamaano le tiragatso.

Ditirelo tse di neelwang ke Lefapha:

Karolo nngwe le nngwe ya Lefapha e dirile thulaganyo ya pakagare e e bontshang se karolo eo e se dirang go fitlhelela mokgele o Lefapha le batlang go o fitlhelela. Makwalo a a tihalosang ka botlalo se lefapha le batlang go se fitlhelela a ka kgona go bonwa fa motho a kopa go a bona.

5. GO IKGOLAGANYA LE LEFAPHA

5.1 Motlhankedi wa Tshedimosetso

MOKAEDIKAKARETISO	FOUNO	FAX	EMAIL
Ms Avril Williamson	(012) 334 0518	086 558 0479	Avrilw@cogta.gov.za

5.2 Motlatsa Motlhankedi wa Tshedimosetso

DIO	FOUNO	FAX	EMAIL
Mr Themba Fosi	(012) 334 0800	086 558 0479	ThembaF@cogta.gov.za
Ms Thinavhuyo Skosana	(012) 334 4833	086 558 0479	ThinavhuyoN@cogta.gov.za
Ms Manahano Mokone	(012) 336583	086 558 0479	ManahanoM@cogta.gov.za
Dr Mmaphaka Tau	(012) 334 4602	086 558 0479	MmaphakaT@ndmc.gov.za

5.2 Diaterese

ATERESE YA POSO	ATERESE YA LEFELO	WEBESAETE
The Information Officer	The Information Officer	www.cogta.gov.za

Department Cooperative Governance Private Bag x 804 PRETORIA 0001	Department Cooperative Governance 87 Hamilton Street Arcadia PRETORIA	
--	--	--

6. KAELO YA KAROLO 10 MABAPI LE KA MOO MOLAO O KA DIRISWANG KA TENG

Karolo 10 ya Molao ono e patelela Khomishene ya Ditshwanelo tsa Botho go “rulaganya buka e e tshalosang ditaelo e e nang le tshedimosetso eno ka puo nngwe le nngwe e e kafa molaong, e le ka sebopego le mokgwa o e ka kgonang go tshalogannngwa motlhofo, fa e batlwa ke motho yo o eletsang go diragatsa tshwanelo epe e e tshalosiwang mo Molawaneng ono. Buka eno ya Ditaelo e ne e tshwanetse gore e bo e gatisitswe ka 15 Phatwe 2003. Lefa go ntse jalo Tona ya Tshiamiso o neile khomishene eno go fitlha go 31 Phatwe 2004 go gatisa buka eno ya ditaelo.

Dipotso dipe fela malebana le buka eno di tshwanetse go lebiswa go:

The South African Human Rights Commission,
Kwa PAIA Unit (The Research and Documentation Department).
Private Bag X2700, HOUGHTON, 2041;
Nomoro ya mogala: 011 484 8300;
Nomoro ya Fax: 011 484 1360
Webesaete: www.sahrc.org.za
Aterese ya imeile: paia@sahrc.org.za

7. GO FITLHELELA DIREKOTO TSE DI TSHWERWENG KE LEFAPHA

7.1 Direkoto tse di tshwerweng ke Lefapha

1. Tsamaiso ya Lefapha

Karolo eno e bereka thata ka tshedimosetso e e amanang le botsamaisi le makwalo a mo teng a lefapha le karolo ya lone. Tshedimosetso e e akarediwang mo karolong eno ke e e malebana le dithulaganyo tsa kgwebo le ditshenyegelo tsa lefapha le go bega ka kgatelopele e e dirilweng, dithulaganyo, le dipholisi tsa Lefapha tsa kafa teng.

2. Ditsela tsa go Ikgolaganya le Lephata le Batsayakarolo
Tshedimosetso e e malebana le go ikgolaganya le lephata e akaretsa tshedimosetso ka batsayakarolo botlhe ba konokono le ditlelaente le kamano e Lefapha le nang le yone le bone le tsela e ba dirisanang ka yone. Dikopo, le dingongorego tse di tlhagisiwang ke batsayakarolo kgotsa tlelaente le tsone di tla bolokwa e le tshedimosetso e go ka iwang kwa go yone fa e tlhokwa.
3. Tsamaiso ya Madi le Bathapiwa
Eno e akaretsa tshedimosetso ya tsa madi ya Lefapha e e tshwanang le tekanyetsokabo ya madi, ditshenyegelo fa di bapisiwa le tekanyetsokabo, le boemo jwa tsa madi jwa dikatso tse di ntshiwang go rotloetsa badiri. Tshedimosetso eno e amana ka tthamalalo le megolo le ditiro tsa go thapa. Tshedimosetso e e amang bathapiwa e amana le megolo, malatsi a boikhutso, kitso le dithulaganyo tsa go godisa bokgoni jwa batho mmogo le boikaelelo jwa batho le tsela e badirang ka yone fa e bapisiwa le tseno.
4. Batlamedi le Bokgoni
Karolo eno e akaretsa tshedimosetso ka ga mekgatlho e e tlamelang Lefapha ka bokgoni jo bo rileng le ditirelo mmogo le boemo jwa BEE jwa mekgatlho le bathobano. Tshedimosetso eno ke karolo ya tshedimosetso e e amanang le bothapi.
5. Tsamaiso ya Dithulaganyo/Diporojeke
Eno ke tshedimosetso e e amanang le dithulaganyo tsa Lefapha le diporojeke tsa lone tse di farologaneng le tse di dirwang ke ba ba re fang ditirelo, ditiragalo tse di rulaganngwang ke Lefapha. Eno e akaretsa dintlha tse di amanang le thulaganyo, tekanyetsokabo, tlhokomelo, dilo tse di romelwang le matswela.
6. Tse e leng Molao le tsa Semolao
Lefapha le na le lenaane la ditiro, melao le dipholisi tse di amanang. Mo godimo ga moo Lefapha le na le direkoto tsa dikgetsi tsa semolao tse di amanang le dilo tsatsamaiso ya puso ya tshwaraganelo.
7. Dipholisi
Go na le dipholisi di le mmalwa tse di amanang le dilo tsa puso ya selegae tse di laolang se se dirwang ke Lefapha. Dipholisi tseno di nna di sekasekwa nako le nako go di tokafatsa mme di bopa karolo ya konokono ya melao e e laolang lefapha. Gape dipholisi tse di amanang le tsela e lefapha le tsamaisiwang ka yone di ka kgona go bonwa ke badiri botlhe ba Lefapha ba dirisa inthanete, gore ba kgone go itlwaelanya le dikarolo tsotlhe tsa lefapha le diphetogo dipe fela tse di ka nnang tsa ama tsela e ba dirang tiro ya bone ka yone.
8. Tsamaiso ya Diporofense
Karolo eno ya direkoto e amana le go tlhokomela maemo a tsa madi le go sekaseka tsela e tsamaiso ya porofense e rulagantsweng ka yone le se di se dirang ka madi mmogo le ditiro tsa go okamela le go tlhokomela puso ya selegae.
9. Go lwantsha bonweenwee le tsietso

Eno e tshedimose tso e e amanang le go tlamela le go tshegets a dithulaganyo tsa go lwantsha bonweenwee le tsietso mo batsayakarolong ba ba kwa ntle ga lefapha.

10. Kgolo ya Ditlamelo le Ikonomi

Direkoto tseno di amana le go tlhamiwa le go sekasekwa ga Sebopego sa Ikonomi le go thusa le go tshegets a Maemo a Ikonomi a Selegae. Di akaretsa gape le direkoto tse di buang ka go rulaganya le go tshegets a ikonomi mo pusong ya selegae le ya diporofense.

11. Tlhokomelo ya Dikotsi tsa Masetlapelo mo Nageng

Karolo eno ya direkoto yone e amana le go rulaganngwa, go dirwa le go tsenngwa mo tirisong ga melao e e amanang le go tlhokomelwa ga dikotsi tsa masetlapelo mo nageng.

7.2 Dikgatiso tse di gone

Dipegelo tsa Ngwaga
Melao
Melaotlhomolo
Dipholisi
Maano a Togamaano
Matlhomoso a Togamaano ya Pakagare
Letlhomoso la Tlhabololo e e Kopaneng (IUDF)
Leano la Tsenyotirisong ya IUDF
Dipampiri tsa Lemorago la IUDF
Dikwalo tsa kakanyo ya Leano la Poelotshimologong
Dipampiri tsa Dikopano tsa Pusoselegae - Poelotshimologong

7.3 Dikarolo tsa direkoto tse di kgonang go bonwa mo Lefapheng

Tshedimose tso yotlhe e teng mo website ya Lefapha ya www.coqta.gov.za

Direkoto jaaka fa di thathamisitswe mo Foromo C ya lekwalo leno la ditaelo.

8. THULAGANYO YA GO KOPA TSHEDIMOSE TSO

8.1 Thulaganyo e e Latelwang

Gore re kgone go thusa ba ba kopang tshedimose tso ba dirisa Molawana ono wa go Thusa go Bona Tshedimose tso, go tlhomilwe thulaganyo e e latelang mo Lefapheng:

Kgato 1: Go dira kopo

Go kopa tshedimosetso, motho o tshwanetse go tlatsa foromo ya go dira kopo (bonaForomo A) a bo a e romela go:

KA POSO	KA NAMANA	KA FEKESE
The Information Officer Department Cooperative Governance Private Bag x 804 PRETORIA 0001	The Information Officer Department Cooperative Governance 87 Hamilton Street Arcadia PRETORIA	The Information Officer 086 558 0479

Jaaka fa Molawana ono o tlhalosa, kopo ya go kopa go bona tshedimosetso fa e sa dirwe kemong wa tshedimosetso ka boene e tshwanetse go tla e patilwe ke R35.00. E ka duelwa ka tšheke, ka madi a a seatleng (fa motho a e tlisitse kanamana) kgotsa ya tsenngwa mo akhaontong ya banka ya Lefapha (bosupi jwa gore madi ano a tsentswe mo akhaontong bo tshwanetse go romelwa le foromo ya go dira kopo):

Dintlha tsa akhaonto ya banka:

Banka: South African Reserve Bank

Leina la akhaonto: Cooperative Governance and Traditional Affairs

Nomoro ya akhaonto: 0008033282

Khouto ya lekala: 910145

Mofuta wa akhaonto: Paymaster General Account

Motho yo go ka ikgolaganngwang le ene: Josias Moloto

Imeile: Josiasm@cogta.gov.za

Founo: 012 334 0909

Kgato 2: Tlhotlhomiso le kitsiso ya gore kopo e amogetswe

Motlhankedi wa Tshedimosetso wa Lefapha o amogela le go tlhotlhomisa kopo eno go bona gore a tshedimosetso e e batliwang e teng mo Lefapheng. Go tswa foo kopo e tla amogelwa, e ganwe kgotsa e romelwe kwa go ba ba bolokang tshedimosetso eo e e batlegang. Morago ga moo mokopi wa tshedimosetso o tla romelwa lekwalo la go mo itsise gore kopo ya gagwe e fitlha kae.

Kgato 3: Go sekaseka tshedimosetso


Fa kopo e amogelwa, Lefapha le tla kokoanya le go rulaganya tshedimosetso eo le bo le bala ditshenyegelo tse di amegang (Bona serapa 8.2)

Kgato 4: Kitsiso ya Bofelo

Mokopi o tla itsisiwe fa kopo ya gagwe e weditse a bo a itsisiwe le ka madi a a setseng a a tshwanetseng go a duela Lefapha.

Kgato 5 le Kgato 6: Tuelo le Thomelo ya Tshedimosetso

Fa madi a a tshalositsweng mo go Kgato 4 a amogelwa (go dirisiwa one mokgwa o o tshwanang le o o tshalosiwang mo go Kgato 1 wa go duela), mokopi o tla bo a newa tshedimosetso e a e kopileng



Tshedimosetso e e akaretsang

Motho yo o eletsang go bona tshedimosetso e e tshwerweng ke Lefapha o tshwanetse go tlatsa foromo ya kopo e e mo Foromo A ya Annexure B a latela thulaganyo e e tshalosiwang mo Molawaneng ono, e bile e tsentswe mo karolong ya Dintlha tse di Oketsegileng A ya buka eno ya ditaello. Thulaganyo eno (le Karolo 18 ya Molawana), e laela gore motho yo o dirang kopo a tshalose tshedimosetso e e latelang:

- Dintlha tsa motho yo o kopang go bona tshedimosetso
- Dintlha tsa motho yo kopo e dirwang mo boemong jwa gagwe

- Dintlha tsa rekoto kgotsa direkoto tse tshedimosetso e e kopiwang e leng mo go tsone
- Tshedimosetso eo e batliwa jang, ka sekai, e kwadilwe kgotsa e gatisitswe, e le ka mokgwa wa eleketeroniki kgotsa ka khomputara, jalo le jalo
- Aterese ya poso kgotsa nomoro ya fax ya motho yo o dirang kopo
- Gore a tshedimosetso e e kopiwang e tshwanetse go nna ka puo e e rileng
- Go bontsha gore motho yo o dirang kopo a ka rata go itsisiwe jang gore go dirilwe tshwetso efe ka kopo ya tshedimosetso e a e kopang.

Kopo nngwe le nngwe e re e amogelang e tla berekwa mo lobakeng lwa malatsi a le 30 go tloga ka letsatsi le e amogelang ka lone, ntle le fa mokopi a tlhalositse mabaka a a kgethegileng, a a tla kgotsofatsang Motlhankedi wa Tshedimosetso, a a dirang gore go se ka ga latelwa thulaganyo e e fa godimo. Lobaka lwa malatsi a le 30 lo Lefapha le tshwanetseng go dira tshwetso ka lone gore a le amogela kopo ya gago kgotsa nnyaa, lo ka nna lwa oketswa ka lobaka lo longwe gape lwa malatsi a a sa feteng a le 30 fa e le gore tshedimosetso e e batliwang e ntsi thata, kgotsa kopo e tlhoka gore go batliwe tshedimosetso e e tshwerweng kwa ofising e nngwe ya setheo seno mme tshedimosetso eo e ka se ka ya bonwa mo lobakeng lwa malatsi a le 30 a ntlha. Lefapha le tla itsise mokopi ka lekwalo fa go tlhokega gore go oketswe nako.

Fa kopo e dirwa mo boemong jwa motho yo mongwe, motho yo o dirang kopo o tshwanetse go tlhagisa bosupi jwa gore o dira kopo eno a le mo maemong afe, mme e nne bosupi jo bo tla kgotsofatsang Motlhankedi wa Tshedimosetso ka selekanyo se se tlhokegang.

Fa motho a sa kgone go tlatsa foromo e e batlegang gongwe e le ka ntlha ya go sa itse go kwala kgotsa ka ntlha ya bogole bongwe, a ka nna a dira kopo eno ka molomo. Mme Motlhankedi wa Tshedimosetso wa Lefapha o tla kwala kopo eno mo foromong e e tshwanetseng a bo a naya mokopi khopi ya foromo eo.

8.2 Dituelo

Molawana ono o laela gore go ntshiwe dituelo tse pedi, e leng:

- Madi a go dira kopo, a e leng madi a a tshwanang a a ntshiwang ke bakopi ba tshedimosetso fela, mme eseng beng ba tshedimosetso e e kopiwang.
- Madi a go fitlhelela tshedimosetso, a a balwang ka go leba ditshenyegelo tsa go tlhagisa tshedimosetso, nako le ditshenyegelo tsa go e batla le go e rulaganya, mmogo le ditshenyegelo tsa go e posa.

Ka bonako fela fa Motlhankedi wa Tshedimosetso a sena go amogela kopo, o tla:

- Kopa mokopi gore a duele pele madi a a tlhokegang pele ga a tswelela ka kopo ya gagwe.

- Fa go batla tshedimosetso e e kopiwang le go e baakanyetsa gore e tswe, go akaretsa le go rulaganya gore e bonwe ka sebopego se e tlhokwang ka sone, go tsaya lobaka lo lo fetang lo go lo beetsweng, Motlhankedi wa Tshedimosetso o tla itsise mokopi wa tshedimosetso gore a duele seelo se se rileng sa madi pele, mme a tshwanetse go duelwa fa kopo ya gagwe e amogetswe.
- Motlhankedi wa Tshedimosetso o tla tshwara tshedimosetso eno mo go ene go fitlha motho yo o kopang tshedimosetso a duela madi jaaka a bontshitswe mo go Karolo 8.2.1.
- Mokopi wa tshedimosetso, yo kopo ya gagwe ya go bona tshedimosetso e dumeletsweng, o tshwanetse go ntsha madi a a tlhokegang a go ntsha, go batla le go rulaganya tshedimosetso eno, a duelele le nako e e oketsegileng e e dirisitsweng e e fetang diura tse di beetsweng go batla tshedimosetso eo le go e rulaganyetsa go ntshiwa, go akaretsa le go e rulaganyetsa go tlhagisiwa ka sebopego se e kopilweng ka sone.
- Fa go ntshitswe madi a diposite a go kopa go bona tshedimosetso nngwe, mme kopo eo e sa dumelelwa, he Motlhankedi wa Tshedimosetso o tla busetsa mokopi madi ao.

8.2.1 Madi mo mekgathlong ya setšhaba

Ka lebaka la karolo 22(2) ya Molawana, go tla latelwa dintlha tse di latelang:

TLHALOSO	BOKANA KA (R)
Madi a go kopa tshedimosetso a a tshwanetseng go duelwa ke mokopi mongwe le mongwe, fa e se mong wa tshedimosetso, yo o umakwang mo molaong 7(2)	35.00
Khopi ya buka ya ditaello jaaka fa e tlhalosiwa mo molaong 5(c) (go dira khopi ya tsebe nngwe le nngwe ya A4 kgotsa karolo ya yone)	0.60
Madi a go dira dikhopi jaaka go tlhalosiwa mo molaong wa 7(1) ke a a latelang:	
1) Go dira khopi ya tsebe ya A4 kgotsa karolo ya yone	0.60
2) Go gatisa tsebe ya A4 kgotsa karolo ya yone ka khomputara kgotsa ka motšhine wa eleketeroniki	0.40
3) Go dira khopi ka sebopego se e tla balwang ka khomputara	
a) Stiffy drive	5.00
b) Compact disc (CD)	40.00
4) Go gatisiwa ga ditshwantsho	
a) Ka tsebe ya A4 kgotsa karolo ya yone	22.00
b) Fa go batliwa khopi ya ditshwantsho	60.00
5) Go bona tshedimosetso e e rekotilweng	
a) Fa o tlhoka tsebe ya A4 kgotsa karolo ya yone	12.00
b) Fa o batla khopi e e rekotilweng	17.00
Madi a go bona tshedimosetso a a tshwanetseng go ntshiwa ke mokopi yo go buiwang ka ene mo molaong wa 7(3) ke a a latelang:	
1) Go dira fothokhopi ya A4 kgotsa karolo ya yone	0.60

2) Go gatisa khopi ya tsebe ya A4 kgotsa karolo ya yone ka e e mo khomputareng kgotsa motšhine wa eleketeroniki	0.40
3) Go bona khopi ka sebopego se e ka kgonang go bonwa ka khomputara a) Stiffy drive b) Compact disc (CD)	5.00 40.00
4) Go gatisa ditshwantsho, ka tsebe ya A4 kgotsa karolo ya yone	22.00
5) Go bona khopi ya ditshwantsho	60.00
6) Go bona tshedimosetso e e rekotilweng a) Ka tsebe ya A4 kgotsa karolo ya yone b) Fa o batla khopi e e rekotilweng	12.00 17.00
Go batla le go rulaganya tshedimosetso gore e ntshiwe, go sa balwe ura ya ntlha, ka nako e e tlhokegang go batla tshedimosetso eno le go e rulaganya	15.00 ka ura kgotsa karolo ya yone
Go tshwanetse ga duelwa madi a poso fa khopi ya tshedimosetso e tshwanetse go romelwa ka poso kwa go yo o e kopang	Tlhwatlhwa ya poso

8.2.2 Ba ba sa dueleng le melawana e mengwe ya karolo 22(8)

Batho ba ba latelang bone ga ba tlhoke go duela madi a go bona tshedimosetso jaaka go laetswe mo go karolo 22(6) ya Molawana ono:

- Motho yo o sa nyalang yo, morago ga gore go gogwe madi a a tshwanetseng go gogwa mo mogolong wa gagwe, a go buiwang ka one mo Thulaganyong ya kitsiso eno, a amogelang madi a a kwa tlase ga R14,712.00 ka ngwaga.
- Batho ba ba nyalaneng kgotsa motho le molekane wa gagwe ba ba sa amogeleng madi a a fetang R27,192.00 ka ngwaga.

Gape go laetswe gore:

- Koo ditshenyegelo tsa go kokoanya madi a a laetsweng mo go karolo 22 ya Molawana ono, di fetang madi a a duedisiwang, madi ao ga a na a duelwa.
- Madi a go bona tshedimosetso a a tlhalosiwang mo go karolo 22(8) ya Molawana ono ga a na a dira mo rekotong ya motho yo o kopang tshedimosetso.
- Madi a go kopa go bona tshedimosetso a a tlhalosiwang mo go karolo 22(1) ya Molawana ono le madi a go bona tshedimosetso a a tlhalosiwang mo go karolo 22(6) ya Molawana ga a dire mo tshedimosetsong e e kopiwang ke motlhankedi wa tsa tlhokomelo ya ngwana kgotsa yo o batlisisang ka tlhokomelo ya ngwana a dira dipatlisiso malebana le Molawana wa Tlhokomelo ya Ngwana, wa 1998 (Molawana 99 wa 1998) kgotsa melao e e dirilweng kafa tlase ga karolo 44 ya Molawana oo.

9. GO DUMELA/GO SE DUMELE GO NTSHIWA GA TSHEDIMOSSETSO

9.1 Go se dumele go ntshiwa ga tshedimosetso

Mabaka a konokono a a ka dirang gore Lefapha le se amogele go ntsha tshedimosetso e e kopiwang a amana le:

- Go sireletsa dintlha tsa sephiri tsa motho yo mongwe, fa e le gore tshedimosetso e e kopiwang e tla dira gore go senolwe tshedimosetso ya sephiri ya motho yo mongwe go sa tlhokege;
Lefa go ntse jalo go ka se ganwe ka yone fa e na le tshedimosetso:
 - Ka motho yo mongwe yo o bontshitseng ka go kwala fa fatshe gore o dumela gore go ka senolwa tshedimosetso eo ka ene
 - E mong wa yone a e neileng mokgatlho mongwe wa puso, e bile ene mong wa tshedimosetso eo a boleletswe ke mokgatlho ono wa puso pele ga tshedimosetso eo e senolwa, e bile tshedimosetso eo e le karolo ya tshedimosetso e gongwe e setseng e ntse e itsewe.
 - E e setseng e ntse e itsiwe ke botlhe.
 - E e amanang le boitekanelo tsa motho jwa mo mmeleng kgotsa jwa mo tlhaloganyong, kgotsa pholo ya gagwe, motho yoo a le mo tlhokomelong ya yo o kopang tshedimosetso, e bile a le kafa tlase ga dingwaga di le 18 kgotsa a sa kgone go tlhaloganya se kopo eno e se kayang, ebile go senola tshedimosetso eno go ka tswela motho yoo molemo.
 - Kaga motho yo o tlhokafetseng e bile yo o kopang tshedimosetso a atamalane ka losika le moswi, kgotsa a dira kopo eno ka tumelelo e e kwadilweng ya motho yo o atamalaneng ka losika le moswi.
 - Kaga motho yo e leng kgotsa e neng e le motlhankedi mo mokgatlhong mongwe wa puso, e bile tshedimosetso eo e amana le boemo kgotsa ditiro tsa motho yoo.
- Molao ke gore tshedimosetso e e amanang le maemo a tsa madi a motho yo mongwe e tshwanetse go sirelediwa, fa tshedimosetso eo e na le:dilo tsa sephiri tsa kgwebo tsa motho yoo; tshedimosetso ya tsa madi, ya kgwebo, e e raraaneng, fa go ka direga gore go senola tshedimosetso eno go gobatse motho yoo mo go tsa madi kgotsa tsa kgwebo;
Lefa go ntse jalo, go ka nna ga se ka ga ganwa ka yone fa e na le tshedimosetso:
 - E e setseng e ntse e itsiwe.
 - Kaga motho yo mongwe yo o bontshitseng ka lekwalo gore tshedimosetso eo e ka nna ya newa yo o e kopang.
 - Kaga dipholo tsa diteko tse di dirilweng ka sedirwa sengwe, kgotsa tse di dirilweng mo tikologong kgotsa tlhatlhobo e nngwe e e dirwang kgotsa e direlwa motho yono; moo go senolwa ga tshedimosetso eno go ka senolang sengwe se segolo ka papalesego ya setšhaba kgotsa kotsi nngwe mo tikologong.

- Tshedimosetso e motho yo mongwe a ka e ntshang a e naya setheo sengwe mo sephiring, fa e le gore go senola tshedimosetso eo go ka senyetsa motho yoo mo ditherisanong tsa kgwebo tse a di dirang kgotsa mo kgaisanong ya kgwebo e a leng mo go yone;
 - Lefa go ntse jalo, ga go na go ganwa ka yone fa e na le tshedimosetso:
 - E e setseng e ntse e itsiwe go le gale
 - Ka motho yo mongwe e bile motho yoo a bontshitse ka lekwalo gore yo o e kopang a ka e newa.
- Tshedimosetso ya sephiri ya batho ba bangwe e tshwanetse go sirelediwa fa ditumalano dipe di batla jalo;
- Go tshwanetse ga sireletswa pabalesego ya batho le ditsabone;
- Go tshwanetse ga sireletswa direkoto tse di tsewang e le tse di ka se bonweng ke mang le mang mo dikgetseng tsa semolao;
- Ditiro tsa kgwebo tsa Lefapha, tse di ka nnang tsa akaretsa diphiri tse di amanang le tshedimosetso ya tsa madi, ya kgwebo, kgotsa e e raraaneng ya Lefapha; e go e senola go ka nnang ga gobatsa dilo tsa kgwebo kgotsa tsa madi tsa Lefapha, kgotsa tshedimosetso e, fa e senolwa e ka senyetsang Lefapha mo go tsa ditherisano kgotsa mo dikgaisanong tsa kgwebo.
 - Lefa go ntse jalo go ka nna ga se ganwe ka yone fa e na le tshedimosetso:
 - E e neng e ntse e itsiwe go le gale.
 - E e ka ga mokgatlho mongwe wa setšhaba, kgotsa e le ya mokgatlho oo, e se mokgatlho wa motho yo o dirang kopo, mme mokgatlho ono o bontshitse ka lekwalo gore o a dumela gore tshedimosetso eo e newe motho yo o e kopang.
 - Kaga dipholo tsa diteko tsa sedirwa sepe kgotsa tsa tikologo kgotsa tlhatlhobo lefa e le efe (ntle le diteko tsa kwa tshimologong) e e neilweng mokgatlho mongwe wa setšhaba, kgotsa dipholo tsa diteko tseno le ditlhatlhobo tseno di dirilwe ke, kgotsa di dirilwe mo boemong jwa mokgatlho wa setšhaba, mme go senolwa ga tshedimosetso eo go ka senola ntlha nngwe ka pabalesego ya setšhaba kgotsa kotsi nngwe mo tikologong.
- Thulaganyo ya khomputara e e leng ya Lefapha, e bile e sireleditswe ke melao ya copyright.
- Tshedimosetso e e batlisisitsweng ya Lefapha kgotsa ya motho yo mongwe, fa e raya gore go tla senolwa dintlha dingwe ka Lefapha, mmatlisisi kgotsa kang nngwe e go dirwang dipatlisiso ka yone mme ka go dira jalo e ka tsenya patlisiso e e dirwang mo kotsing fela thata.
- Fa go kopiwa tshedimosetso e go bonalang sentle gore e kopiwa gore go ye go tshamekwa ka yone kgotsa e le e e se nang boleng gotlhelele, kgotsa e e dirang gore go dirisiwe didiriswa tsa patlisiso ka tsela e e seng mosola, kopo e e ntseng jalo ga e na go amogelwa.

Fa tshedimosetso e tshwanetse go senolwa gonne e solegela setšhaba molemo

Ntle le mabaka a a tlhalositsweng fa godimo a go gana go ntsha tshedimosetso, Motlhankedi wa Tshedimosetso o tshwanetse go amogela kopo e e dirwang ya go bona tshedimosetso nngwe ya Lefapha fa e le gore go e senola go tla senola:

- Gore go nnile le tlolomolao, kgotsa go se latele molao ka selekanyo se se utlwalang; kgotsa go na le kotsi nngwe e e tlogang e direga e e tla kgoreletsang pabalesego ya setšhaba kgotsa ya tikologo; e bile molemo o setšhaba se o bonang fa tshedimosetso eo e senolwa o feta kotsi e e ka nnang gone fa go lejwa mabaka a go gana go ntsha tshedimosetso eo.

9.2 Boikuelo

Motho yo o kopang tshedimosetso a ka nna a dira kopo ya boikuelo kgatthanong le tshwetso ya Motlhankedi wa Tshedimosetso

- Ya go gana ka tshedimosetso e motho a e kopang;
- E e malebana le madi a go tweng a a ntshe a go dira kopo, madi a diposite ya go bona tshedimosetsokgotsa madi a go bona tshedimosetso
- E e malebana le go batla go oketsa nako ya go sekaseka kopo eno
- Malebana le go newa tshedimosetso ka sebopego se o sa kopang go newa tshedimosetso ka sone.

Motho yo mongwe a ka nna a dira kopo ya boikuelo kgatthanong le tshwetso ya Motlhankedi wa Tshedimosetso ya go dumelela go ntshiwa ga tshedimosetso e e kopiwang.

Mokgwa wa go dira boikuelo, le madi a go dira boikuelo

Kopo ya boikuelo e tshwanetse go dirwa go dirisiwa foromo e e diretsweng seo (bonaDintlha tse di Oketsegileng B)go ise go fete malatsi a le 60;

Fa motho wa boraro a tlhoka go newa kitsiso, mo lobakeng lwa malatsi a le 30 mongongoregi a sena go newa kitsiso ya tshwetso e go dirwang boikuelo kgatthanong le yone; kgotsa fa go sa tlhokege go naya mongongoregi kitsiso, fa tshwetso e sena go dirwa kitsiso ya go dira boikuelo e tshwanetse go isiwa kgotsa go romelelwa Motlhankedi wa Tshedimosetso wa Lefapha kwa atereseng ya gagwe, nomorong ya gagwe ya fax kgotsa kwa atereseng ya gagwe ya email.

E tshwanetse go tlhalosa setlhogo sa boikuelo le mabaka a go dira boikuelo, e bile e ka nna ya akaretsa le tshedimosetso lefa e le efe e e tshwanelang e mongongoregi a ka tswang a itse ka yone;

Fa, mo godimo ga go romelelwa karabo ka lekwalo, mongongoregi a rata go itsisiwe ka tshwetso ya boikuelo go dirisiwa mokgwa o sele, o tshwanetse go tlhalosa mokgwa oo a bo a ntshe tshedimosetso e re e tlhokang gore re kgone go mo itsise ka mokgwa oo.

Mo go tshwanelang gone, kopo ya boikuelo e tshwanetse go romelwa le madi a a tlhalositsweng a go dira boikuelo, e bile e tshwanetse go bontsha leaterese ya poso kgotsa nomoro ya fax.

Fa kopo ya boikuelo e dirwa lobaka lo lo tlhalositsweng fa godimo lo setse lo fetile, Tona ya Puso ya Tshwaraganelo, kgotsa motho yo o tlhomilweng mo boemong joo ke Tona ka lekwalo, o tshwanetse gore fa a sena go akanyetsa seno ka kelotlhoko, a letlelele kopo eno ya boikuelo e e tlileng morago ga nako. Fa Tona kgotsa motho yo o tlhomilweng moo ke Tona ka lekwalo a sa amogele kopo eno e e tlileng morago ga nako, o tshwanetse go itsise motho yo o dirang boikuelo ka tshwetso eo.

Motho yo o dirang boikuelo kgatlhanong le go ganwa ga kopo ya gagwe go bona tshedimosetso o tshwanetse go duela madi a a beilweng a go dira kopo. Fa go tshwanetse ga duelwa madi a a rileng go dira boikuelo, tshwetso malebana le boikuelo e tshwanetse go emisiwa go fitlhelela madi ao a duetswe

Ka bonako jo bo kgonegang, mme gone go sa fete malatsi a le lesome (10) morago ga gore a amogele kopo ya boikuelo, Motlhankedi wa Tshedimosetso wa Lefapha o tshwanetse go naya Tona, kgotsa motho yo o tlhomilweng ke Tona ka lekwalo, kopo eno, a bo a tlhalose le mabaka a gagwe a tshwetso e a e fitlheletseng; mme fa e le boikuelo kgatlhanong le go ganelwa go bona tshedimosetso e e kopiwang, tona o tshwanetse go newa le leina, aterese ya poso, founo le nomoro ya fax le aterese ya email, lefa e le gofe go a ka go newang, ga motho yo mongwe yo o tshwanetseng go itsisiwe ka kopo eno.

10. DINTLHA TSE DI OKETSEGILENG

FOROM A

GO KOPA GO BONA TSHEDIMOSETSO KA MOKGATLHO MONGWE WA SETŠHABA

(Karolo 18(1) ya Molawana wa Thotloetso ya go Bona Tshedimose tso, 2000, Molawana 2 wa 2000)

[Molao 6]

E E DIRISIWANG KE LEFAPHA

Nomoro ya tshupiso:

Kopo e amogetswe ke (tlhalosa boemo, leina le sefane sa Motlhankedi wa Tshedimose tso/Motlatsa Motlhankedi wa Tshedimose tso) ka (letlha) kwa (lefel o).

Madi a go dira kopo (fa a le gone) R

Deposite (fa e le gone) R

Madi a go bona tshedimose tso R

MOSAENO WA MOTLHANKEDI WA TSHEDIMOSETSO/MOTLATSA
MOTLHANKEDI WA TSHEDIMOSETSO

A. Dintlha ka mokgatlho wa setšhaba

Motlhankedi wa Tshedimose tso/Motlatsa Motlhankedi wa Tshedimose tso:

B. Dintlha ka motho yo o kopang go bona tshedimose tso

- Dintlha ka motho yo o kopang go bona tshedimose tso di tshwanetse go tlhalosiwa fa tlase fano*
- Aterese le/kgotsa nomoro ya fax mo Nageng e tshedimose tso e tshwanetseng go romelwa kwa go yone di tshwanetse go newa.*
- Bosupi jwa maemo a kopo e dirwang mo go one, fa go tshwanela, bo tshwanetse go romelwa le jone.*

Maina a a feletseng le sefane: _____

Nomoro ya Boitshupo: _____

Aterese ya Poso: _____

Nomoro ya fekese: _____

Nomoro ya Mogala: _____

Aterese ya imeile: _____

Boemo jo kopo e dirwang ka jone, fa e le gore e direlwa motho yo mongwe:

C. Dintlha tsa motho yo kopo e dirwang mo boemong jwa gagwe

Karolo eno e tshwanetse go tladiwa fela fa kopo ya go bona tshedimosetso e dirwa mo boemong jwa motho yo mongwe.

Maina a a feletseng le sefane: _____

Nomoro ya boitshupo: _____

D. Dintlha tsa tshedimosetso

- a) *Ntsha dintlha tse di feletseng ka tshedimosetso e o kopang go e bona, go akaretsa le nomoro ya tshupiso fa e le gore go a e itse, go re thusa go bona kwa tshedimosetso eo e leng gone.*
- b) *Fa o tlhoka go kwala mo gontsinyana, tsweetswee kwalela mo tsebeng e nngwe o bo o e tshwaraganya le foromo eno. **Yo o dirang kopo o tshwanetse go saena ditsebe tse dingwe tsothe tse di oketsegileng.***

1. Tlhalosa tshedimosetso kgotsa karolo e e tshwanelang ya tshedimosetso:

2. Nomoro ya tshupiso fa e le gone: _____

3. Dintlha dipe tse dingwe ka tshedimosetso eo: _____

E. Madi a a duediswang

- a) *Kopo ya go bona tshedimosetso, kwa ntle ga tshedimosetso e e nang le dintlha tsa botho ka setheo sengwe, e tla berekwa fa **madi a a duelwang go kopa tshedimosetso** a duetswe.*
- b) *O tla itsisiwe ka madi a o tshwanetseng go a ntsha fa o kopa go bona tshedimosetso.*
- c) ***Madi a a ntshiwang go kgona go bona** tshedimosetso a tla laolwa ke gore tshedimosetso eo e batliwa ka sebopego sefe le nako e e seng kalo e e tlhokegang go batla le go rulaganya tshedimosetso eo.*
- d) *Fa o tshwanelega go bona tshedimosetso ntle le go duela sepe, tsweetswee tlhalosa lebaka la go bo o sa tlhoke go duela.*

Lebaka la go bo o sa tlhoke go duela madi ape:

F. Foromoya go kgona go bona tshedimosetso

Fa o thibelwa ke gore ga o kgone go bala, go bona kgotsa go utlwa tshedimosetso eno ka sebopego se se tlhalosiwang mo go 1 go ya go 4 fa tlase fano, tlhalosa gore ke eng se o palelwang ke go se dira o bo o tlhalose gore o tlhoka tshedimosetso eno ka sebopego sefe.

Bokoa:	Sebopego se tshedimosetso e tlhokwang ka sone:		
<i>Tshwaya lebokoso le le tshwanelang kaX</i>			
<i>Ela tlhoko:</i>			
a) <i>Re ka go naya tshedimosetso e o e kopang ka sebopego se o se batla fa e le gore re na le yone ka sebopego seo.</i>			
b) <i>O ka nna wa se ka wa dumelelwa go bona tshedimosetso ka sebopego se se rileng mo maemong mangwe. Mo maemong ao o tla itsisiwe fa e le gore e teng ka sebopego se sengwe.</i>			
c) <i>Madi a o a ntshang go bona tshedimosetso, fa e le gore a teng, a tla tlaolwa gape ke sebopego se o batlang tshedimosetso ka sone.</i>			
1. Fa tshedimosetso e kwadilwe kgotsa e gatisitswe:			
	Khopi ya tshedimosetso		Go tlhatlhoba tshedimosetso
2. Fa tshedimosetso e na le ditshwantsho: (tseno di akaretsa dinepe, diselaete, dibidio, ditshwantsho tse di dirilweng ka khomputara, disekešhe, jalo le jalo):			
	Go bona ditshwantsho		Khopi ya ditshwantsho
Go fetisetswa ga setshwantsho kwa sebopegong se sengwe			
3. Fa tshedimosetso eo e le mafoko a a rekotilweng kgotsa tshedimosetso e e ka kgonang go theipiwa:			
	Reetsa theipi eo		Go fetisetswa ga tshedimosetso eo kwa sebopegong se sengwe
4. Fa tshedimosetso eo e le mo khomputareng kgotsa mo motšhineng mongwe wa eleketeroniki:			
	Khopi e e gatisitsweng ya tshedimosetso		Khopi e e gatisitsweng ya tshedimosetso e tswa mo rekotong eo
Khopi ka sebopego se e ka bonwang ka khomputara			
Fa o kopa khopi kgotsa mokwalo wa tshedimosetso (e e fa godimo), a o tla rata gore o e romelelwe ka poso? O tshwanetse go duela madi a poso.		EE	NNYAA
<i>Ela tlhoko gore fa tshedimosetso eo e seyo ka puo e o e batlang, o ka nna wa e newa ka puo e e leng teng ka yone.</i>			
O ka rata tshedimosetso eno ka puo efe?			

G. Kitsiso ya tshwetso e e tserweng ka kopo ya gago ya tshedimosetso

O tla itsisiwe ka go kwalelwa fa kopo ya gago e amogetswe/e sa amogelwa. Fa o rata go itsisiwe ka tsela e nngwe, tsweetswee tlhalosa gore efe o bo o re fe le dintlha tse re di tlhokang go dira gore re kgone go dira jaaka o kopa.

O ka rata go itsisiwe jang ka tshwetso e e tserweng malebana le kopo ya gago ya go bona tshedimosetso? _____

E saenilwe ka di _____ tsa _____ 20_____

MOSAENO WA YO O DIRANG KOPO/YO KOPO E DIRWANG MO BOEMONG JWA GAGWE

FOROMO B

KITSISO YA GO DIRA BOIKUELO

(Karolo 75 ya Molawana wa Thotloetso ya go Bona Tshedimosetso, 2000, Molawana 2 wa 2000)

[Molao 8]

TLHALOSA NOMORO YA GAGO YA TSHUPISO:

A. Dintlha ka Mokgatlho wa Setšhaba

Motlhankedi wa Tshedimosetso/Motlatsa Motlhankedi wa Tshedimosetso:

B. Dintlha ka mokopi/motho yo mongwe yo o dirang kopo ya boikuelo

- a) *Dintlha tsa motho yo o dirang kopo ya boikuelo di tshwanetse go kwalwa fa tlase fano.*
- b) *Bosupi jwa boemo jo boikuelo bo dirwang mo go jone, fa e le gore bo teng, bo tshwanetse go tshwaragannwa le lekwalo leno.*
- c) *Fa mongongoregi e le motho wa boraro, mme e se motho yo o kopileng go bona tshedimosetso pele, dintlha tsa mokopi di tshwanetse go tshalosiwa mo go C fa tlase fano.*

Maina a a feletseng le sefane: _____

Nomoro ya boitshupo: _____

Aterese ya Poso: _____

Nomoro ya Fax: _____

Nomoro ya founo: _____

Email address: _____

Boemo jo boikuelo jo bo direlwang motho yo mongwe bo dirwang mo go jone:

C. Dintlha ka mokopi wa tshedimosetso

Karolo eno e tshwanetse go tladiwa FELA fa motho wa boraro, (yo e seng mokopi wa tshedimosetso) a dira kopo ya boikuelo.

Maina a a feletseng le sefane: _____

Nomoro ya boitshupo: _____

D. Tshwetso e boikuelo bo dirwang kgatlanong le yone

Tshwaya tshwetso e boikuelo bo dirwang kgatllhanong le yone ka letshwao la X mo lebokosong le le tshwanelang:

	O ganetswe go bona tshedimosetso
	Tshwetso malebana le madi a tuelo jaaka a tthalositswe mo go karolo 22 ya Molawana
	Tshwetso malebana le karolo 29(3) ya Molawana ono go kganelwa go bona tshedimosetso eno ka sebopego se e kopilweng ka sone
	Tshwetso ya go naya tetla ya go bona tshedimosetso

E. Mabaka a go dira boikuelo

*Fa sebaka se se mo tlase mono se sa lekana, tsweetswee tswelala mo tsebeng e nngwe o bo o e tshwaraganya le foromo eno. **O tshwanetse go saena ditsebe tse dingwe tsotlhe.***

Tlhalosa mabaka a boikuelo bo dirwang ka one. Tlhalosa tshedimosetso nngwe le nngwe e nngwe e e ka nngang ya bo e tshwanela fa go akanyetswa boikuelo jono:

F. Kitsiso ya tshwetso e e dirilweng ka boikuelo

O tla itsisiwe tshwetso ka boikuelo jwa gago ka lekwalo. Fa o batla go itsisiwe ka tsela e nngwe tsweetswee tlhalosa gore efe o bo o re neye dintlha tse di tlhokegang ka yone go re thusa go dira jaaka o kopa.

Tlhalosa mokgwa: _____

Dintlha ka mokgwa oo: _____

E saenilwe ka di _____ tsa _____ 20 _____

MOSAENO WA MONGONGOREGI

E E DIRISIWANG KE LEFAPHA:

REKOTO YA KOPO YA BOIKUELO:

Boikuelo bo amogetswe ka _____ (letlha) ke _____ (tlhalosa boemo, leina le sefane tsa Motlhankedi wa Tshedimosetso/Motlatsa Motlhankedi wa Tshedimosetso)

Boikuelo bo tla le mabaka a tshwetso ya Motlhankedi wa Tshedimosetso/Motlatsa Motlhankedi wa Tshedimosetso le dintlha tsa motho ope wa boraro yo tshedimosetso eno e amanang le ene, di ntshiwe ke Motlhankedi wa Tshedimosetso/Motlatsa Motlhankedi wa Tshedimosetso ka (letlha) a di naya Tona.

TSHWETSO MALEBANA LE BOIKUELO:

Tshwetso ya Motlhankedi wa Tshedimosetso/Motlatsa Motlhankedi wa Tshedimosetso
E A TSWELELA/GO TSERWE TSHWETSO E NTŠHA

TSHWETSO E

NTŠHA _____

LETLHA (Tona): _____

E AMOGETSWE KE MOTLHANKEDI WA TSHEDIMOSETSO/MOTLATSA

MOTLHANKEDI WA TSHEDIMOSETSO GO TSWA GO TONA KA DI (letlha):

FOROMO D

TSHEDIMOSETSO E GO SENG THATA GO E BONA LE GO KGONA GO BONA
TSHEDIMOSETSO EO

**(Karolo 15 ya Molawana wa Thotloetso ya go Bona Tshedimoseitso, Molawana 2
wa 2000)**

[Molaotaolo 5A]

TLHALOSO YA MOFUTA WA DIREKOTO TSE DI FITLHELEGANG GO YA KA KAROLO 15(1)(a) YA MOLAO WA TSWELETSO YA PHITLHELELO YA TSHEDIMOSETSO, 2000	MOKGWA WA GO FITLHELELA DIREKOTO (jaaka webesaete) (KAROLO 15(1)(b))
MABAPI LE TLHATLHOBO GO YA KA KAROLO 15(1)(a)(i):	
Direkoto di neetswe fa tlase	Direkoto di ka fitlhelwa ka go kwalela Motlhankedi wa Tshedimosetso kopo jaaka go tlhalositswe mo temaneng 8. Khopi e a duelelwa
MABAPI LE GO REKA GO YA KA KAROLO 15 (1)(a)(ii):	
Direkoto di neetswe fa tlase	Direkoto di ka fitlhelwa ka go kwalela Motlhankedi wa Tshedimosetso kopo jaaka go tlhalositswe mo temaneng 8. Khopi e a duelelwa
MABAPI LE KGATISO GO YA KA KAROLO 15(1)(a)(ii):	
Direkoto di neetswe fa tlase	Direkoto di ka fitlhelwa ka go kwalela Motlhankedi wa Tshedimosetso kopo jaaka go tlhalositswe mo temaneng 8. Khopi e a duelelwa
TSE DI FITLHELEGANG NTLA LE TUELO GO YA KA KAROLO 15(1)(a)(iii):	
Revised National Capacity Building Framework draft 4, 2012-2016	www.cogta.gov.za
Section 54A and 56 Managers Skills Audit, 2008	www.cogta.gov.za
General Notices/Regulations/Circulars	www.cogta.gov.za
Municipal Property Rates Act basic information, 2006	www.cogta.gov.za
Basic Information for Ratepayers, 2006	www.cogta.gov.za
Regulations concerning financial reporting by municipalities, 2006	www.cogta.gov.za
Amendment of Regulations concerning the publication of particulars of the remuneration of certain municipal officials, 2006	www.cogta.gov.za
Regulations concerning the publication of particulars of the remuneration of certain municipal officials, 2006	www.cogta.gov.za
Regulations regarding the calling of tenders, 2007	www.cogta.gov.za

Local Government Municipal Performance Regulations, 2006	www.cogta.gov.za
Remuneration of Public Office Bearers Act (20/1998), 2008	www.cogta.gov.za
Cross-boundary Municipalities Laws Repeal and Related Matters Amendment Act (2007), 2008	www.cogta.gov.za
Local Government Performance Regulations (2006), 2008	www.cogta.gov.za
Councillor Remuneration Final Notice, 8 December 2008	www.cogta.gov.za
Formulae for determination of number of councillors, 15 July 2009	www.cogta.gov.za
Participation of municipal staff in elections, 10 March 2011	www.cogta.gov.za
Circular on Transitional arrangement before and after the 18 May 2011 Local Government election	www.cogta.gov.za
Regulations on Municipal Staff – LG Elections 2011	www.cogta.gov.za
Payment of Gratuity to qualifying ex-councillors, 2012	www.cogta.gov.za
Reports	www.cogta.gov.za
Development Planning Indaba 2004 Report, 2006	www.cogta.gov.za
2003 Municipalities Study Tour Report by Portfolio Committee on Provincial and Local Government, 2006	www.cogta.gov.za
IDP Reports, 2008 – 2011	www.cogta.gov.za
Annual Reports, 1997– 2011	www.cogta.gov.za
Local Government Frameworks	www.cogta.gov.za
Local Economic Development Guidelines, 2006	www.cogta.gov.za
A Guideline Document on Provincial Local Intergovernmental Relations, 2006	www.cogta.gov.za
Local Government Anti-corruption Strategy, 2006	www.cogta.gov.za
Local Government Gender Policy Framework, 2007, 2008	www.cogta.gov.za
Municipal Systems Improvement Grant Framework, 2010	www.cogta.gov.za
Draft Youth Development Framework for Local Government, 2008	www.cogta.gov.za
Framework for Integrated LG Response to HIV and AIDS, 2008	www.cogta.gov.za
IDP Format Guide, 2008	www.cogta.gov.za
IDP Analysis Framework 2008, 2009	www.cogta.gov.za
Local Economic Development KPA 3 analysis, 2009	www.cogta.gov.za
Community-based Workbook and Guide Planning Programme, 2009	www.cogta.gov.za
Communication Facilitation Workbook and Guide and Dealing with Conflict, 2009	www.cogta.gov.za
Core Municipal Processes Workbook and Guide and Service Delivery, 2009	www.cogta.gov.za
Gender, Equity Workbook and Guide and Diversity, 2009	www.cogta.gov.za
Meeting Procedures and Guide and Reporting, 2009	www.cogta.gov.za
National Framework and Ward Funding Model, 2009	www.cogta.gov.za
Public Participation Workbook and Guide in Local Governance, 2009	www.cogta.gov.za
Industry Guide – Infrastructure Service Delivery Level and unit cost, 2012	www.cogta.gov.za
Revised National Capacity Building Framework, 2012-2016	www.cogta.gov.za
Programme Information	www.cogta.gov.za
Business Adopt-a-Municipality: FAQ's for the 2014 Flagship Projects, 2011	www.cogta.gov.za

Clean Cities and Towns Programme: Strategy Framework, 2011	www.cogta.gov.za
Clean Cities and Towns Programme: Operations, 2011	www.cogta.gov.za
Operation Clean Audit: Booklet, 2010	www.cogta.gov.za
Guideline for Establishment of Municipal Public Accounts Committees, 2011	www.cogta.gov.za
Outcome 9: Technical Implementation Forum (28 June 2010) Delivery Agreement, 2010	www.cogta.gov.za
LG Turnaround Strategies	www.cogta.gov.za
Cabinet LG TAS Final (9 November 2009), 2010	www.cogta.gov.za
Implementation of MTAS, 22 June 2010	www.cogta.gov.za
LG TAS Booklet, 2010	www.cogta.gov.za
MinMEC Media Briefing, 4 March 2010	www.cogta.gov.za
Municipal Guidelines, 2010	
Phase 3 Guidelines Final, 2010	www.cogta.gov.za
State of LG Overview Report (16 November 2009), 2010	www.cogta.gov.za
Strategic Plans	
COGTA Strategic Plans, 2004-2014	www.cogta.gov.za
COGTA Business Plan, 2010-2011	www.cogta.gov.za
Legislation	
Municipal Property Rates Act and Implementing Tool	www.cogta.gov.za
Step-by –Step Guide on Valuation and Rating, 2007	www.cogta.gov.za
Generic Rates Policy Format, 2007	www.cogta.gov.za
General Guidelines, 2007	www.cogta.gov.za
Guidelines on Valuations for Municipalities, 2007	www.cogta.gov.za
Municipal Property Rates Amendment Act, 2009	www.cogta.gov.za
Draft Municipal Property Rates Amendment Bill, 2011	www.cogta.gov.za
General Brochures	www.cogta.gov.za
HIV and AIDS Brochure, 2008	www.cogta.gov.za
Youth Brochure, 2008	www.cogta.gov.za
HIV and AIDS Local Government Network, 2010	www.cogta.gov.za
Annexure B – CWP-Communities at Work Publication, 2011	www.cogta.gov.za